

Na osnovu člana 92. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije BiH, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15, 104/16, 05/18, 11/19. 99/19 ) i člana 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo – prečišćeni tekst ( «Službene novine Kantona Sarajevo», broj 20/13 ) Općinsko vijeće Općine Stari Grad Sarajevo na sjednici održanoj 11. februara 2021. godine usvojilo je

**IZVJEŠTAJ**  
**O REALIZACIJI BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO**  
**za period od 01.01. 2020. do 30.09. 2020. godine**

Član 1.

Budžet Općine Stari Grad Sarajevo za 2020. godinu utvrđen je u iznosu od KM **25.862.600,00** a izvršen je u obimu i iznosima kako slijedi:

1. Ukupni ostvareni prihodi i primici u tekućem periodu iznose:	<b><u>KM</u></b>	<b><u>13.560.032,27</u></b>
• Poreski prihodi	<b>KM</b>	<b>3.809.582,54</b>
• Neporezni prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine	<b>KM</b>	<b>3.412.340,04</b>
• Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	<b>KM</b>	<b>2.920.501,97</b>
• Novčane kazne	<b>KM</b>	<b>14.695,00</b>
• Tekuće potpore	<b>KM</b>	<b>3.402.912,72</b>
• Kapitalni primici	<b><u>KM</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
2. Prenesena raspoloživa sredstva iz 2019. godine	<b><u>KM</u></b>	<b><u>6.205.423,44</u></b>
3. Ukupno ostvareni prihodi i primici i prenesena sredstva iznose ( zbir 1 + 2 )	<b><u>KM</u></b>	<b><u>19.765.455,27</u></b>
4. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u tekućem periodu iznose	<b><u>KM</u></b>	<b><u>11.386.203,70</u></b>

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka – suficit, po Izvještaju o realizaciji Budžeta za period 01.01. – 30.09. 2020. godine ( razlika 3 - 4) iznosi **KM 8.379.251,57**

Član 2.

Iskazani višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima – suficit u ukupnom iznosu od **KM 8.379.251,57** prenosi se u naredni izvještajni period.

Član 3.

Ostvareni prihodi i primici po vrstama i izvršeni rashodi i izdaci po namjenama i razdjelima iskazani su u tabelama bilansa Budžeta datim u prilogu:

Član 4.

Ovaj izvještaj biće objavljen na WEB stranici Općine Stari Grad Sarajevo.

Broj: 02-45-99/21

**PREDSJEDAVAJUĆI  
OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD**

U Sarajevu, februar 2021. g.

dr.sc. Mirza Batalović, dipl.el.ing.

<b>PRIHODI</b>					
	<b>OPIS</b>	<b>Izvršenje budžeta za 2019 godinu</b>	<b>Plan budžeta za 2020 godinu</b>	<b>Izvršenje budžeta za period 01-01-30.09.2020. godine</b>	<b>Index izvršenje 01.01-30.09.20/plan 2020g</b>
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>25.730.568,14</b>	<b>25.862.600,00</b>	<b>19.765.455,27</b>	<b>76%</b>
	<b>II TEKUĆI PRIHODI</b>	<b>18.358.000,33</b>	<b>19.657.177,00</b>	<b>13.560.032,27</b>	<b>69%</b>
711100	Porez na imovinu i imovinska prava	109,00	130,00		0%
714121	Porez na naslijeđe i darove	118.000,20	84.000,00	57.609,86	69%
714100	Porez na imovinu	425.823,83	430.000,00	330.977,22	77%
714100	Porez na nepokretnosti pravnih i fizičkih lica	1.664.915,01	1.400.000,00	780.688,41	56%
719100	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	11.208,60	9.000,00	6.675,60	74%
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripad. Direkciji za ceste	539.047,08	458.100,00	336.581,44	73%
717140	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama LZ	3.145.934,30	2.680.860,00	1.976.218,66	74%
717100	Prihodi od indirektnih poreza na ime fin auto cesta FBiH	199.167,11	174.300,00	134.845,07	77%
716000	Porez na dohodak	272.304,13	265.000,00	185.986,28	70%
710000	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>6.376.684,26</b>	<b>5.501.390,00</b>	<b>3.809.582,54</b>	<b>69%</b>
720000	<b>Neporezni prihodi</b>	<b>10.215.793,19</b>	<b>9.523.345,00</b>	<b>6.332.842,01</b>	<b>66%</b>
721100	Sredstva zakupa poslovnih prostora	5.945.240,25	5.180.000,00	3.219.562,91	62%
721100	Sredstva zakupa garaža i sala	0,00	250.000,00	82.149,49	33%
721100	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	22.500,00	20.000,00		0%
721100	Sredstva zakupa općinskih stanova	28.387,28	22.000,00	14.829,47	67%
721200	Drugi prihodi od prodaje imovine	0,00	400.000,00		0%
721200	Kamate na depozite u banci	52.644,17	30.000,00	10.652,66	36%
721200	Kamate na sredstva po viđenju	40,73	45,00	23,51	52%
721600	Prihodi od prodaje stanova	106.005,75	100.000,00	65.004,01	65%
721600	Prihodi od prodaje poslovnih prostora			20.117,99	
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovina	6.154.818,18	6.002.045,00	3.412.340,04	57%
722400	Sredstva rente građevinskog zemljišta	583.353,74	410.000,00	463.395,19	113%
722400	Prihodi po osnovu zakupa javnih površina	1.022.383,03	800.000,00	727.225,39	91%
722300	Općinske komunalne takse	790.441,86	780.000,00	649.354,47	83%
722130	Općinske administrativne takse	2.700,00	2.000,00	1.300,00	65%
722400	Prihodi od dodjele građevinskog zemljišta	30.210,00	15.000,00	6.500,00	43%
722400	Naknade za uređenje građevinskog zemljišta	3.388,27	20.000,00		0%
722400	Naknade za isticanje reklama i transparenata	243.219,41	235.000,00	149.911,59	64%
722400	Naknade za tehnički prijem objekata	134.066,08	150.000,00	84.689,32	56%
722400	Ostale općinske naknade ( utvrđivanje uslovnosti PP )	40.005,00	30.000,00	14.535,00	48%
722400	Posebne naknade za skloništa	117.452,23	90.000,00	122.686,98	136%
722500	Naknade za korištenje vozila pravnih osoba	44.407,57	45.000,00	31.477,92	70%
722500	Naknade za korištenje vozila građana	199.445,39	208.000,00	148.759,52	72%
722500	Prihod od usluga katastra	56.087,41	55.000,00	30.407,59	55%
722500	Naknada za krčenje šuma ( ostali prihodi	6.825,80	2.000,00	547,70	27%
722500	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 0,5%	561.691,39	530.000,00	410.222,25	77%
722100	Prihodi od vjenčanja	30.200,00	15.000,00	7.600,00	51%
722600	Prihodi po osnovu troškova postupka	44.078,39	25.000,00	15.623,00	62%
722100	Prihodi od usluga pisarnice i šalter sale	760,50	800,00	471,00	59%
722600	Provizija od prodatih taksenih marki	7.200,00	7.000,00	2.400,00	34%
722700	Uplate za prekoračenje troškova telefona	303,68	500,00	401,57	80%
722600	Uplate po osnovu refundacije režijskih troškova	25.785,25	25.000,00	18.308,32	73%
722600	Prihodi od bifea	6.306,00	6.000,00	4.592,00	77%
722700	Uplaćene refundacije za bolovanja preko 42d	39.073,74	30.000,00		0%
722700	Neplanirani prihodi ( ostali )	71.590,27	40.000,00	30.093,16	75%
722000	<b>Naknade taxe i prihodi od pružanja javnih usluga</b>	<b>4.060.975,01</b>	<b>3.521.300,00</b>	<b>2.920.501,97</b>	<b>83%</b>

1	OPIS	Izvršenje budžeta za 2019 godinu	Plan budžeta za 2020 godinu	Izvršenje budžeta za period 01-01-30.09.2020. godine	Index izvršenje 01.01-30.09.20/plan 2020g
1	2	3	4	5	6
723000	Novčane kazne po općinskim propisima		2.500,00	1.570,00	63%
723000	Ostale novčane kazne		500,00	160,00	32%
723000	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni		20.000,00	12.965,00	65%
723000	<b>Novčane kazne</b>		<b>23.000,00</b>	<b>14.695,00</b>	<b>64%</b>
740000	Grant Kantona Sarajevo za infrastrukturne projekte	700.000,00	1.400.000,00	950.000,00	68%
732000	Primljeni tekući transferi od Ministarstva finansija		10.000,00	10.000,00	100%
732000	Primljeni tekući transfer Kantona Sarajevo za At Mejdani ( obaveza iz 2019 godine )		90.870,00	90.667,20	100%
732000	Primljeni transfer od Kantonalne službe za zapošljavanje (nakede licima angažovanim za komunalne radove)		12.362,00	12.362,00	100%
740000	Grant Direkcije za ceste ( za sanaciju ulica )		600.000,00		0%
732000	Grant Kantona - Ministarstva privrede za popločavanje ulice Ferhadija i Štrosmajerova ( obaveza iz 2019. g )		400.000,00	400.000,00	100%
742000	Grant Ministarstva saobraćaja (prihod od javnih parkinga)		170.000,00	170.000,00	100%
742000	Grant Kantona Sarajevo za sanaciju vrtića Bulbuli		820.000,00	780.000,00	95%
733000	Donacije pravnih lica		21.000,00	20.300,00	97%
732000	Grant JU za zaštićena područja za projekat uređenja lokaliteta Bentbaša - Aleja ambasadora- Javna rasvjeta na potezu Dariva-Kozija ćuprija		75.000,00	75.000,00	100%
732000	grant Fonda za zaštitu okoliša za projekat kanalizacije u ul.V.Berkušai Abadžin put(obaveza iz 2019.godine)		224.280,00	224.279,40	100%
740000	Grant Kantona Sarajevo za popločavanje ulice Za beglukom ( sporazum iz 2020 godine)				
732000	Kapitalni grant po osnovu vodne nakande	373.000,00	200.000,00	168.147,79	84%
732000	Primljeni tekući transferi od Kantona- JU za zaštićena područja KS ( za javnu rasvjetu u Aleji Ambasadora )	19.845,54			
730000	Grant Ministarstva prostornog uređenja i građenja izaštite okoliša	14.000,00			
740000	Grant Grada za san.fasade Muzičke Akademije	64.350,00			
732000	Grant Grada za izradu regulacionog plana Sedrenik	50.000,00			
732000	Grant Općine Centar za manifestaciju Ice garden	10.000,00			
732000	Grant Fonda za zaštitu okoliša za solarno stablo	20.000,00			
732000	Grant Grada Sarajeva za ogradu korita rijeke Miljacke		6.960,00	6.961,50	100%
732000	Grant Fonda za zaštitu okoliša za kanalizaciju Velika Berkušai-Abadžin put		150.000,00	150.000,00	100%
732000	Grant Fonda za zaštitu okoliša za nabavku kontejnera za odl.smeća	60.000,00			
732000	Grant Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo ( sanacija stambenih jedinica i izgradnju spomen obilježja poginulim imamima-šehidima BiH )	100.000,00			
732000	Grant Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo za izgradnju spomen obilježja poginulim imamima-šehidima BiH	30.000,00			
732000	Grant Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo zajednokratne pomoći borcima		10.000,00	10.000,00	100%
732000	Donacija pravnih lica	19.734,82			
730000	Donacije od fizičkih lica		1.130,00	1.130,00	100%
732000	Grant Fonda za zaštitu okoliša za sanaciju javnu rasvjetu u Aleji ambasadora	40.852,00			
732000	Grant Federacije BiH za pomoć budžetu i projekat javne rasvjetu Dariva i kanalizacije		150.000,00	150.000,00	100%
732000	Grant federalnog ministarstva poljoprivrede za proljetnu sjetvu		17.840,00	17.840,00	100%
732000	Grant Kantona Sarajevo za prevoz učenika	247.717,35	250.000,00	41.224,83	16%
730000	<b>Tekuće - domaće potpore</b>	<b>1.749.499,71</b>	<b>4.609.442,00</b>	<b>3.402.912,72</b>	<b>74%</b>

<b>1</b>	<b>OPIS</b>	<b>Izvršenje budžeta za 2019 godinu</b>	<b>Plan budžeta za 2020 godinu</b>	<b>Izvršenje budžeta za period 01-01- 30.09.2020. godine</b>	<b>Index izvršenje 01.01- 30.09.20/plan 2020g</b>
1	2	3	4	5	6
733000	Donacija od stranih fizičkih lica	<b>1.616,45</b>			
733000	Donacija iz Turske za igralište Bajka	<b>14.406,72</b>			
733000	<b>Grantovi iz inozemstva</b>	<b>16.023,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Tekuće potpore - grantovi</b>	<b>1.765.522,88</b>	<b>4.609.442,00</b>	<b>3.402.912,72</b>	<b>74%</b>
	<b>Prenesena sredstva</b>	<b>7.372.567,81</b>	<b>6.205.423,00</b>	<b>6.205.423,00</b>	<b>100%</b>
	Prenesena sredstva CZ	<b>2.021.218,00</b>	<b>1.786.857,00</b>	<b>1.786.857,00</b>	<b>100%</b>
	Prenesena sredstva skloništa	<b>893.623,00</b>	<b>1.018.993,00</b>	<b>1.018.993,00</b>	<b>100%</b>
	Prenesena sredstva od otkupa PP	<b>4.148.875,00</b>	<b>3.066.733,00</b>	<b>3.066.733,00</b>	<b>100%</b>
	Ostala prenesena sredstva ( fond 011 )	<b>339.393,00</b>	<b>332.840,00</b>	<b>332.840,00</b>	<b>100%</b>
810000	Kapitalni primici	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5	6
	OPIS	Izvršenje budžeta za 2019 godinu	Plan budžeta za 2020 godinu	Izvršenje budžeta za period 01-01-30.09.2020. godine	Index izvršenje 01.01-30.09.20/plan 2020g
<b>RASHODI</b>					
	<b>I UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>19.525.144,70</b>	<b>25.862.600,00</b>	<b>11.386.203,70</b>	<b>44%</b>
	<b>II TEKUĆI RASHODI</b>	<b>13.994.707,98</b>	<b>15.208.309,00</b>	<b>9.297.674,03</b>	<b>61%</b>
611100	Bruto plaće	6.231.671,64	6.195.000,00	4.510.581,92	73%
611200	Naknade troškova zaposlenih bruto	917.047,25	921.300,00	557.436,57	61%
611000	Bruto plaće i naknade	7.148.718,89	7.116.300,00	5.068.018,49	71%
612000	<b>Doprinos na teret poslodavca</b>	<b>654.325,22</b>	<b>653.000,00</b>	<b>473.610,81</b>	<b>73%</b>
613100	Putni troškovi	20.729,62	8.000,00	269,70	3%
613200	Izdaci za energiju	254.502,08	255.000,00	135.366,39	53%
613300	Izdaci za komunikaciju komunalne usluge	267.635,71	233.000,00	150.393,52	65%
613400	Nabavka materijala	268.771,31	584.900,00	182.657,74	31%
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	114.035,72	112.000,00	49.149,24	44%
613600	Unajmljivanje imovine	11.557,20	12.000,00	6.198,60	52%
613700	Tekuće održavanje	309.652,33	336.950,00	194.421,48	58%
613800	Izdaci osiguranja i platnog prometa	37.136,50	38.500,00	29.989,82	78%
613900	Ugovorene usluge	1.961.206,04	2.256.946,00	1.251.515,26	55%
613000	<b>Izdaci za materijal i usluge</b>	<b>3.245.226,51</b>	<b>3.837.296,00</b>	<b>1.999.961,75</b>	<b>52%</b>
614100	Transferi drugim nivoima vlasti	76.795,90	171.000,00	39.182,40	23%
614200	Tekući transferi pojedincima	1.012.916,85	1.485.523,00	679.128,84	46%
614300	Transferi neprofitnim organizacijama	970.673,96	643.550,00	454.604,05	71%
614400	Subvencije javnim preduzećima	419.944,76	457.000,00	141.464,59	31%
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	363.049,52	514.040,00	338.450,00	66%
614800	Ostali povrati	41.369,67	40.000,00	7.718,14	19%
614000	<b>Tekući transferi</b>	<b>2.884.750,66</b>	<b>3.311.113,00</b>	<b>1.660.548,02</b>	<b>50%</b>
616200	<b>Kamate na pozamice od finansijskih institucija</b>	<b>21.363,50</b>	<b>190.600,00</b>	<b>68.685,96</b>	<b>36%</b>
	<b>II Kapitalni transferi i izdaci</b>	<b>5.530.436,72</b>	<b>10.652.291,00</b>	<b>2.088.529,67</b>	<b>20%</b>
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	9.999,59	1.108.993,00	4.966,65	0%
615200	Kapitalni transferi pojedincima	119.478,94	300.000,00	145.791,62	49%
615300	Kapitalni transferi neprof.organ	456.426,93	1.236.700,00	218.658,01	18%
615400	Kapitalni transferi javnim preduzećima				
615000	<b>Kapitalni transferi</b>	<b>585.905,46</b>	<b>2.645.693,00</b>	<b>369.416,28</b>	<b>14%</b>
821100	Nabavka-otkup zemljišta	0,00	20.000,00		0%
821100	Asfaltiranje ulica				
821200	Potopni stubioči i solarno drvo		10.000,00	9.336,60	93%
821600	Rekonstrukcija prostora Galerija Berber	6.985,72			
821200	Izgradnja poslovnih prostora	0,00	2.866.733,00		0%
821300	Nabavka opreme i instalacija i namještaja	286.054,01	884.335,00	334.410,63	38%
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	33.651,54	135.000,00	24.241,11	18%
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	16.474,20			
821000	<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>343.165,47</b>	<b>3.916.068,00</b>	<b>367.988,34</b>	<b>9%</b>
615100	<b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa</b>	<b>4.601.365,79</b>	<b>4.090.530,00</b>	<b>1.351.125,05</b>	<b>33%</b>
	<b>Tekuća rezerva</b>	<b>40.323,20</b>	<b>100.000,00</b>	<b>26.849,00</b>	<b>27%</b>

1	OPIS	Izvršenje budžeta za 2019 godinu	Plan budžeta za 2020 godinu	Izvršenje budžeta za period 01-01-30.09.2020. godine	Index izvršenje 01.01-30.09.20/plan 2020g
1	<b>POSEBAN DIO</b>				
	<b>10000 OPĆINSKO VIJEĆE</b>				
	<b>10000 - SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA I VIJEĆE</b>	<b>905.808,36</b>	<b>1.011.950,00</b>	<b>658.881,97</b>	<b>65%</b>
	<b>TEKUĆI IZDACI</b>	<b>905.808,36</b>	<b>1.011.950,00</b>	<b>658.881,97</b>	<b>65%</b>
611100	Bruto plate zaposlenih	200.847,75	223.000,00	143.935,08	65%
611200	Naknade zaposlenih	19.180,50	19.900,00	9.723,10	49%
611000	<b>Ukupno bruto plate i naknade</b>	<b>220.028,25</b>	<b>242.900,00</b>	<b>153.658,18</b>	<b>63%</b>
612000	<b>Doprinos na teret poslodavca</b>	<b>21.088,97</b>	<b>24.000,00</b>	<b>15.113,26</b>	<b>63%</b>
613100	Putni troškovi	2.283,85	2.000,00		0%
613300	Izdaci za komunikaciju komunalne usluge	272,40	1.000,00		0%
613900	Ugovorene usluge	489.328,23	473.050,00	353.791,31	75%
613000	<b>Ukupno materijal i usluge</b>	<b>491.884,48</b>	<b>476.050,00</b>	<b>353.791,31</b>	<b>74%</b>
614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	20.000,00	140.000,00	30.000,00	21%
614200	Grant za mobilnost mladih	666,66	2.000,00	222,22	11%
614300	Grantovi klubovima vijećnika parlamentarnih stranaka	137.140,00	115.000,00	101.197,00	88%
614300	Grantovi za organizaciju tradicionalnih turnira i manifestacija po odluci parlamentarnih komisija	15.000,00	12.000,00	4.900,00	41%
614000	<b>Ukupno tekući grantovi</b>	<b>172.806,66</b>	<b>269.000,00</b>	<b>136.319,22</b>	<b>51%</b>

2.	<b>POSEBAN DIO</b>				
	<b>20000 - JEDINSTVENI ORGAN UPRAVE</b>				
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>18.302.659,47</b>	<b>24.505.050,00</b>	<b>10.604.958,05</b>	<b>43%</b>
	<b>I TEKUĆI IZDACI</b>	<b>12.772.222,75</b>	<b>13.852.759,00</b>	<b>8.516.428,38</b>	<b>61%</b>
611100	Bruto plaće zaposlenih	5.808.901,37	5.724.500,00	4.267.814,64	75%
611200	Naknade troškova zaposlenih	878.774,47	878.300,00	540.493,28	62%
611000	<b>Ukupno plaće i naknade</b>	<b>6.687.675,84</b>	<b>6.602.800,00</b>	<b>4.808.307,92</b>	<b>73%</b>
612100	<b>Doprinos na teret poslodavca</b>	<b>609.934,53</b>	<b>601.000,00</b>	<b>448.120,08</b>	<b>75%</b>
613100	Putni troškovi	18.445,77	6.000,00	269,70	4%
613200	Izdaci za energiju	254.502,08	255.000,00	135.366,39	53%
613300	Izdaci za komunikaciju komunalne usluge	267.363,31	232.000,00	150.393,52	65%
613400	Nabavka materijala	268.771,31	584.900,00	182.657,74	31%
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	114.035,72	112.000,00	49.149,24	44%
613600	Izdaci za unajmljivanje imovine	11.557,20	12.000,00	6.198,60	52%
613700	Izdaci za tekuće održavanje	309.652,33	336.950,00	194.421,48	58%
613800	Izdaci osiguranja bankarskih usl.platnog prometa	37.136,50	38.500,00	29.989,82	78%
613900	Ugovorene usluge	1.452.750,69	1.766.896,00	892.236,13	50%
613000	<b>Ukupno izdaci za materijal i usluge</b>	<b>2.734.214,91</b>	<b>3.344.246,00</b>	<b>1.640.682,62</b>	<b>49%</b>
614100	Grantovi drugim nivoima vlasti	56.795,90	31.000,00	9.182,40	30%
614200	Grantovi pojedincima	1.010.950,19	1.480.523,00	678.460,62	46%
614300	Grantovi neprofitnim organizacijama	818.533,96	516.550,00	348.507,05	67%
614400	Subvencije privrednim subjekt.i JU	419.944,76	457.000,00	141.464,59	31%
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	363.049,52	514.040,00	338.450,00	66%
614800	Ostali grantovi-povrati	9.436,44	15.000,00	7.718,14	51%

1	OPIS	Izvršenje budžeta za 2019 godinu	Plan budžeta za 2020 godinu	Izvršenje budžeta za period 01-01-30.09.2020. godine	Index izvršenje 01.01-30.09.20/plan 2020g
614000	<b>Ukupno tekući grantovi</b>	<b>2.678.710,77</b>	<b>3.014.113,00</b>	<b>1.523.782,80</b>	<b>51%</b>
616200	<b>Kamate na pozajmice od stranih finansijskih institucija</b>	<b>21.363,50</b>	<b>190.600,00</b>	<b>68.685,96</b>	<b>36%</b>
	<b>II KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI</b>	<b>5.530.436,72</b>	<b>10.652.291,00</b>	<b>2.088.529,67</b>	<b>20%</b>
615100	Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade	9.999,59	1.108.993,00	4.966,65	0%
615200	Kapitalni grantovi pojedincima	119.478,94	300.000,00	145.791,62	49%
615300	Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama	456.426,93	1.236.700,00	218.658,01	18%
615000	<b>Ukupno kapitalni grantovi</b>	<b>585.905,46</b>	<b>2.645.693,00</b>	<b>369.416,28</b>	<b>14%</b>
821100	Nabavka - otkup zemljišta	0,00	20.000,00		0%
821600	rekonstrukcija prostora Galerija Berber	6.985,72			
821200	Izgradnja poslovnih prostora	0,00	2.866.733,00		0%
821200	Ugradnja potopnih stubića	0,00	10.000,00	9.336,60	93%
821300	nabavka opreme , instalacija i namještaja	286.054,01	884.335,00	334.410,63	38%
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	33.651,54	135.000,00	24.241,11	18%
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	16.474,20			
821000	<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>343.165,47</b>	<b>3.916.068,00</b>	<b>367.988,34</b>	<b>9%</b>
823000	Otplata kredita	0,00	0,00	0,00	
615100	<b>Izgradnja i rekonstrukcija objekta infrastrukture od općeg interesa</b>	<b>4.601.365,79</b>	<b>4.090.530,00</b>	<b>1.351.125,05</b>	<b>33%</b>
	<b>III TEKUĆA REZERVA</b>	<b>40.323,20</b>	<b>100.000,00</b>	<b>26.849,00</b>	<b>27%</b>

3.	<b>POSEBAN DIO</b>				
	<b>30000 - P R A V O B R A N I L A Š T V O</b>				
	<b>UKUPNI RAZHODI I IZDACI</b>	<b>316.676,84</b>	<b>345.600,00</b>	<b>122.363,68</b>	<b>35%</b>
611100	Bruto plate zaposlenih	221.922,52	247.500,00	98.832,20	40%
611200	Naknade zaposlenih	19.092,28	23.100,00	7.220,19	31%
611000	<b>Ukupno bruto plate i naknade</b>	<b>241.014,80</b>	<b>270.600,00</b>	<b>106.052,39</b>	<b>39%</b>
612000	<b>Doprinos na teret poslodavca</b>	<b>23.301,69</b>	<b>28.000,00</b>	<b>10.377,47</b>	<b>37%</b>
613900	Ugovorene usluge	19.127,12	19.000,00	5.493,82	29%
613000	<b>Ukupno materijal i usluge</b>	<b>19.127,12</b>	<b>19.000,00</b>	<b>5.493,82</b>	<b>29%</b>
614200	Tekući transferi pojedincima	1.300,00	3.000,00	440,00	15%
614800	Ostali grantovi-povrati i drugo	31.933,23	25.000,00		0%
614000	<b>Ukupni tekući transferi</b>	<b>33.233,23</b>	<b>28.000,00</b>	<b>440,00</b>	<b>2%</b>



1	2	3	4	5	6
	OPIS	Izvršenje budžeta za 2019 godinu	Plan budžeta za 2020 godinu	Izvršenje budžeta za period 01-01-30.09.2020. godine	Index izvršenje 01.01-30.09.20/plan 2020g
	<b>POSEBAN DIO II</b>				
	<b>ANALITIČKI PREGLED RASHODA</b>	<b>19.525.144,70</b>	<b>25.862.600,00</b>	<b>11.386.203,70</b>	<b>44%</b>
	<b>TEKUĆI IZDACI</b>	<b>13.994.707,98</b>	<b>15.208.309,00</b>	<b>9.297.674,03</b>	<b>61%</b>
	Neto plate	4.299.854,34	4.275.000,00	3.112.302,16	73%
	Doprinosi na teret zaposlenih	1.931.817,30	1.920.000,00	1.398.279,76	73%
611100	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>6.231.671,64</b>	<b>6.195.000,00</b>	<b>4.510.581,92</b>	<b>73%</b>
	Topli obrok	495.591,84	510.000,00	336.452,12	66%
	Kuponi za prevoz	164.703,49	151.300,00	104.601,30	69%
	Regres	121.010,00	128.000,00	3.279,00	3%
	Otpremnine za penziju	58.543,92	77.000,00	64.390,59	84%
	Pomoć za sl.smrtni ili bolesti	62.398,00	55.000,00	48.713,56	89%
	Ostale naknade zaposlenim	14.800,00	0,00		
611200	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	<b>917.047,25</b>	<b>921.300,00</b>	<b>557.436,57</b>	<b>61%</b>
612100	<b>Doprinosi poslodavca</b>	<b>654.325,22</b>	<b>653.000,00</b>	<b>473.610,81</b>	<b>73%</b>
	Troškovi službenih putovanja i dnevnice u zemlji	3.398,36	3.000,00	154,20	5%
	Troškovi službenih putovanja i dnevnice u inostranstvu	17.331,26	5.000,00	115,50	2%
613100	<b>Putni troškovi</b>	<b>20.729,62</b>	<b>8.000,00</b>	<b>269,70</b>	<b>3%</b>
	Električna energija	148.716,44	135.000,00	84.273,72	62%
	Gas i grijanje	99.307,39	110.000,00	51.092,67	46%
	Grijanje za općinske stanove	651,65	0,00		
	Lož ulje i drugi energenti	5.826,60	10.000,00		0%
613200	<b>Izdaci za energiju</b>	<b>254.502,08</b>	<b>255.000,00</b>	<b>135.366,39</b>	<b>53%</b>
	PTT troškovi,	89.301,24	80.000,00	52.472,00	66%
	Troškovi vode	32.440,54	22.000,00	12.455,95	57%
	Plaćanje utroška vode za javne česme, fontane i javne nužnike	27.464,90	25.000,00	20.048,72	80%
	Otprema pošte	80.981,16	73.000,00	43.716,57	60%
	Čišćenje javnih površina	884,69	0,00		
	Odvoz smeća	7.513,16	8.000,00	5.291,19	66%
	Izdaci za deratizaciju i dezinfekciju	7.265,70	10.000,00	8.868,60	89%
	Čišćenje i pranje ulica	8.950,50	0,00		
	Ostale komunalne usluge	12.833,82	15.000,00	7.540,49	50%
613300	<b>Komunalne usluge i usluge komunikacije</b>	<b>267.635,71</b>	<b>233.000,00</b>	<b>150.393,52</b>	<b>65%</b>
	Administrativni materijal	83.943,30	70.000,00	34.318,06	49%
	Kompjuterski materijal	60.991,93	40.000,00	14.836,73	37%
	Stručna literatura i publikacije	3.331,27	4.000,00	2.363,00	59%
	Materijal za čišćenje	23.874,26	15.000,00	5.965,26	40%
	Sitan inventar	11.518,86	12.000,00	7.229,26	60%
	Uniforme,platio i HTZ oprema	5.832,51	10.000,00	1.484,45	15%
	Prehrambeni artikli za bife	20.029,76	20.000,00	8.210,34	41%
	Opremanje struktura CZ	0,00	68.900,00	23.947,22	35%
	Opremanje struktura CZ ( rezerva iz prenesena sredstva )	4.437,18	300.000,00	65.031,23	22%
	Nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja	7.999,50			
	Ostali materijali posebnih namjena	46.812,74	45.000,00	19.272,19	43%
613400	<b>Nabavka materijala</b>	<b>268.771,31</b>	<b>584.900,00</b>	<b>182.657,74</b>	<b>31%</b>

1	OPIS	Izvršenje budžeta za 2019 godinu	Plan budžeta za 2020 godinu	Izvršenje budžeta za period 01-01-30.09.2020. godine	Index izvršenje 01.01-30.09.20/plan 2020g
	Gorivo za prevoz	22.153,85	25.000,00	9.666,89	39%
	Nabavka goriva za potrebe CZ	0,00	8.000,00	6.846,45	86%
	Usluge transporta(mater.i delož.	6.664,69	5.000,00		0%
	Usluga prevoza učenika OŠ	3.836,00	2.000,00		0%
	Usluga transporta građana kombi prvomom	74.197,66	60.000,00	27.868,49	46%
	Registracija auta	7.183,52	12.000,00	4.767,41	40%
613500	<b>Usluge prevoza i goriva</b>	<b>114.035,72</b>	<b>112.000,00</b>	<b>49.149,24</b>	<b>44%</b>
	Unajmljivanje prostora ili zgrada	11.557,20	12.000,00	6.198,60	52%
613600	<b>Unajmljivanje imovine</b>	<b>11.557,20</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.198,60</b>	<b>52%</b>
	Materijal za održavanje objekata	53.185,88	51.500,00	46.978,55	91%
	Materijal za održavanje opreme	4.960,49	8.000,00	188,00	2%
	Materijal za održavanje vozila	6.480,92	8.000,00	962,14	12%
	Usluge održavanja liftova	7.703,28	15.000,00	1.582,43	11%
	Usluge održavanja zgrade i MZ-a	41.507,44	35.000,00	17.783,56	51%
	Usluge održavanja opreme ( računari i ostala oprema )	12.599,33	20.000,00	6.437,98	32%
	Usluge održavanja vozila	9.501,68	9.000,00	8.109,95	90%
	Tekuće održavanje zapečaćenih stanova i poslov. Prostora ( upravitelji )	3.136,80	6.300,00	3.320,67	53%
	Održavanje javnih česmi ( Sebilj, Musluk i Osman Gazi )	4.967,00	1.500,00		0%
	Tekuće održavanje instalacija	3.173,04	6.000,00	1.223,95	20%
	Tekuće održavanje općinskih stanova	24.930,62	30.000,00		0%
	Usluga održavanja mobilijara na dječijim igralištima	0,00	5.000,00		0%
	Tekuće održavanje poslovnih prostora	31.614,83	30.000,00	26.478,30	88%
	Čišćenje dimnjaka	0,00	5.000,00	2.831,40	57%
	Održavanje sistema vatro dojave i PP aparata i hidranata Općine, Kvadranta XII i drugi obekti	24.068,07	15.000,00	12.981,15	87%
	usluga elektronske zaštite: Kvadrantu, kuća zanta, Saburina, info centar, pasivna kuća	15.865,10	0,00		
	Održavanje rashladnih uređaja u zgradi Općine i Kvadranta XII	7.438,86	7.000,00	4.773,60	68%
	usluga održavanja telefonske centrale Općina i Kvadrant XI	7.472,79	8.000,00	5.199,48	65%
	usluga održavanja video nadzora u zgradi općine i Kvadranta XII	10.237,52	15.000,00		0%
	Usluga održavanja video nadzora na Bašćaršiji		52.650,00	52.650,00	100%
	Održavanje potopnih stubića	32.277,04	0,00		
	Usluga održavanja aparata za registraciju radnog vremena	5.840,64	6.000,00	2.920,32	49%
	Usluga održavanja kotlovnice Kvadrant i Općina	2.691,00	3.000,00		0%
613700	<b>Tekuće održavanje</b>	<b>309.652,33</b>	<b>336.950,00</b>	<b>194.421,48</b>	<b>58%</b>
	Troškovi platnog prometa	3.403,69	3.500,00	1.998,98	57%
	Premije osiguranja zaposlenih	15.780,00	16.500,00	12.090,77	73%
	Premije osiguranja opreme i zgrade	5.550,10	6.500,00	5.550,10	85%
	Premije osiguranja vozila kasko	12.402,71	12.000,00	10.349,97	86%
613800	<b>Izdaci osiguranja ,bankarskih usluga i platnog prometa</b>	<b>37.136,50</b>	<b>38.500,00</b>	<b>29.989,82</b>	<b>78%</b>
	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća uposlenika, vjećnika i spoljnih saradnika	19.736,17	22.450,00	14.461,86	64%
	Izdaci za rad komisija vijeća i kolegija vijeća	113.753,00	95.000,00	64.320,00	68%
	Izdaci za poreze i doprinose na dohaodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada ( komisije vijeća )	26.256,68	22.800,00	14.919,30	65%
	Izdaci za naknade vjećnicima	238.327,00	238.000,00	186.825,60	78%
	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada ( vijećnici )	55.256,68	57.500,00	43.315,02	75%
	Naknada samostalnim vjećnicima	33.000,00	36.300,00	27.225,00	75%
	Porezi i doprinosi na naknade samostalnim vjećnicima	7.651,11	8.700,00	6.313,23	73%
	Izdaci za općinske komisje	138.606,13	100.000,00	76.702,00	77%

1	2 OPIS	3 Izvršenje budžeta za 2019 godinu	4 Plan budžeta za 2020 godinu	5 Izvršenje budžeta za period 01-01- 30.09.2020. godine	6 Index izvršenje 01.01- 30.09.20/plan 2020g
	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada ( općinske komisije )	32.244,13	24.000,00	17.783,80	74%
	Naknade Savjetima MZ	43.400,00	21.700,00	21.700,00	100%
	Izdaci za poreze i doprinose na dohaodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada ( savjeti MZ )	10.062,40	5.210,00	5.032,12	97%
	naknada za dobrovoljno PIO osiguranje ( vijećnici )	13.682,76	13.900,00	10.415,66	75%
	Naknade članovima OŠCZ- Stari Grad	8.855,20	11.000,00	8.297,21	75%
	Izdaci za poreze i doprinose na dohaodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada ( štab CZ )	2.008,81	2.700,00	1.882,35	70%
	Naknade volonterima	64.484,30	50.000,00	42.774,21	86%
	Porezi na naknade volonterima	14.950,95	12.000,00	9.916,86	83%
	Usluga certificiranja ISO	0,00	3.000,00	2.933,75	98%
	Usluge stručnog ospos.radnika	8.277,32	5.000,00	1.530,00	31%
	Obuka uposlenika iz oblasti zaštite na radu i protupožarne zaštite		9.000,00	8.944,65	99%
	Ostale stručne usluge	25.786,05	58.500,00	30.310,08	52%
	Ostale stručne usluge ( katastar - održavnje geodetske mreže, ispitivanje i kontrola mjerne opreme, naknada za korištenje podataka permanentnih stanica )	3.389,47	0,00		
	Naknade konsultantima za projekat Razvoj infrastrukture u OSG bruto	50.962,61			
	Naknada za organizatore školskih takmičenja ( bruto )	0,00	0,00		
	Usluge javnog oglašavanja	129.682,76	184.400,00	134.899,64	73%
	Usluga izrade promotivnog videa	9.360,00			
	Izrada biltena, štampanje brošura i sl..	21.166,71	21.000,00	10.122,60	48%
	Izdaci za dnevnu štampu	9.403,85	9.000,00	4.728,42	53%
	Usluge obuke i pripreme službi spašavanja CZ		28.150,00		0%
	Troškovi učešća u provođenju mjera zaštite i spašavanja		28.150,00	11.949,45	42%
	Usluga obuke i pripreme službi spašavanja CZ		89.353,00		0%
	Ostale usluge- troškovi učešća u provođenju mjera zaštite i spašavanja ( prenesena sredstva )		89.353,00		0%
	Autorski honorari i ugovori o djelu	176.921,35	176.000,00	146.726,03	83%
	Porez na autorske honorare i ugovore o djelu	32.097,96	31.680,00	26.548,86	84%
	Stručne usluge održavanja hardvera i softvera-licence	21.486,66	30.000,00	21.632,76	72%
	Protokolarne usluge reprezentacija )	51.968,06	32.000,00	15.436,42	48%
	Troškovi obilježavanja Dana općine ( smještaj gostiju )	30.793,23	0,00		
	Troškovi tehn.prijema za općinu	102.579,11	104.400,00	59.287,87	57%
	Izdaci za poreze po osnovu komisije za tehnički prijem	18.521,26	19.100,00	11.251,15	59%
	Ostale nespomenute usl.i dažbi.	64.408,84	75.000,00	43.458,70	58%
	Ostale nespomenute usl.i dažbi. ( saglasnosti i priključci za PP )	22.928,30	17.000,00	10.755,89	63%
	Usluga klik sistema printanja	72.403,64	65.000,00	47.747,18	73%
	Usluge kopiranja, snimanja, uvezivanja	4.299,91			
	Usluge rušenja objekata opasnih po građane	13.867,51	20.000,00		0%
	Usluge rušenja objekata opasnih po građane i zaštite od urušavanja ( sredstva CZ )		29.000,00		0%
	Mjere zaštite od požara i suše ( sredstva CZ )		20.000,00		0%
	Pružanje usluga prve medicinske pomoći ( sredstva CZ )		5.000,00		0%
	Usluge zaštite od urušavanja ruševnih objekata	9.824,95	10.000,00		0%
	Usluge rušenja bespravno izgrađenih objekata	5.740,02	70.000,00	22.514,31	32%
	Usluga održavanja Aleje ambasadora i zelenih površina ( potkresivnje grmlja i stabala uz ceste,)				
	Usluga sječe i potkresivanja stabala	6.142,50	14.400,00	3.591,90	25%
	Usluga održavanja i očitavanja utroška el. energije opreme video nadzora na Bašćarsiji	10.617,75	5.000,00		0%
	Kamate i troškovi sudskih sporova	16.243,98	15.000,00	5.029,79	34%
	Usluge vještačenja i sudskih procjena	1.595,00	3.000,00	150,00	5%
	Usluge članarina udruženju Saveza općina i gradova	7.200,00	7.200,00	5.400,00	75%
	Ostale nespomenute uluge ( sistematski pregled )		16.000,00	5.775,00	36%
	Usluga WEB hostiranja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100%

1	2	3	4	5	6
	OPIS	Izvršenje budžeta za 2019 godinu	Plan budžeta za 2020 godinu	Izvršenje budžeta za period 01-01-30.09.2020. godine	Index izvršenje 01.01-30.09.20/plan 2020g
	Razlika plaćenog i naplaćenog iznosa PDV	0,00	10.000,00		0%
	Regulacioni planovi	58.584,04	58.000,00	20.950,00	36%
	Priključak na el. Energiju objekat podzemne garaže	38.785,50			
	Izrada projektne dokumentacije za potrebe službe za komunalne poslove i investicije uz reviziju istih	73.137,39	100.000,00	37.586,25	38%
	Izrada projektne dokumentacije za potrebe sektor za lokalni razvoj	23.002,20	20.000,00	7.370,34	37%
	Projekat postavljanja turističke signalizacije i ostale projekte	14.752,79			
	Projekat readmisije	0,00	5.000,00		0%
	Implementacija projekta Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu	0,00	50.000,00		0%
613900	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>1.961.206,04</b>	<b>2.256.946,00</b>	<b>1.251.515,26</b>	<b>55%</b>
	Grant za manifest."Sarajevska zima"	3.000,00	0,00		
	Grant za organizacija dočeka nove	10.000,00	5.000,00		0%
	Grant za Lokalnu izbornu komisiju	20.000,00	140.000,00	30.000,00	21%
	Grant za instit.nauke i kulture po pojedin.zahtjevima	800,00	6.000,00	6.000,00	100%
	Grant za organ.Sarajevo film festivala	20.000,00	15.000,00		0%
	grant Akademiji nauka i umjetnosti	8.000,00	0,00		
	Grant Kamernom teatru 55	10.000,00	0,00		
	Zdravstvena zaštita, prevencija i nadzori nadzor domaćih životinja ( zdravstvena zaštita i interventne mjere u oblasti zdravstvene zaštite )	4.995,90	5.000,00	3.182,40	64%
614100	<b>Grantovi drugim nivoima vlasti</b>	<b>76.795,90</b>	<b>171.000,00</b>	<b>39.182,40</b>	<b>23%</b>
	Jednokratna socijalna pomoć stanovniš.	121.330,00	124.000,00	32.000,00	26%
	Socijalna pomoć paraplegičarima	7.200,00	7.200,00	5.200,00	72%
	Sekundarni smještaj	0,00	3.000,00	3.000,00	100%
	Nagrade učesnicima školskih takmičenja	0,00	1.000,00		0%
	Stipendije učenic.i studentima boračke populacije	199.440,00	200.000,00	194.400,00	97%
	socijalna pomoć za liječenje građana	76.700,00	100.000,00	49.400,00	49%
	Jednokratna pomoć osobama oboljelim od celijakije	4.750,00	6.000,00	4.000,00	67%
	Stipndije nadarenim sportistima		20.000,00		0%
	Stipendija nadarenim učenicima i studentima	96.480,00	85.000,00	81.360,00	96%
	Stipendije učenicima za zanimanja starih zanata	4.320,00	5.000,00	3.600,00	72%
	Sufinansiranje školarine učenicima iz socijalno ugroženih kategorija	7.625,00	15.000,00	12.640,00	84%
	Sredstva za mobilnost mladih ( sufinansiranje troškova edukacija )	666,66	2.000,00	222,22	11%
	Grant za liječenje Sućeska Asje	50.000,00			
	Grant kategorisanim sportašima	10.050,00	5.000,00	3.000,00	60%
	Nabavka školskog pribora djeci boračke populacije	10.000,00			
	Jednokratna pomoć borcima		10.000,00	10.000,00	100%
	Grant za prevoz djece sa invaliditetom	23.771,00	25.000,00	12.450,00	50%
	Grant djeci ometenoj u razvoju		2.430,00	2.430,00	100%
	Grant za porodilje Općine Stari Grad	97.650,00	130.000,00	64.650,00	50%
	Ostali grantovi pojedincima	25.687,69	30.000,00	15.713,62	52%
	Grant pojedincima za Dan općine i dan šehida	55.400,00	0,00		
	Troškovi smještaja bolesnih osoba	1.300,00	3.000,00	440,00	15%
	Grant po osnovu zdravstvene zaštite lica u stanju socijalne potrebe	50.760,00	60.000,00	33.260,00	55%
	Transferi za posebne namjene(element.nepogode)	6.500,00	10.000,00	500,00	5%
	Jednokratna pomoć stanovništvu po zaključku Štaba CZ		120.300,00	120.300,00	100%
	Tekuća rezerva CZ ( iz prenesenih sredstava )	163.286,50	237.050,00		0%
	Rezerva koja bi se rasporedila u slučaju proglašenja prirodne nesreće ( iz prenesenih sredstava CZ )		89.343,00		0%
	Transferi za posebne namjene CZ- otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda	0,00	195.200,00	30.563,00	16%
614200	<b>Grantovi pojedincima</b>	<b>1.012.916,85</b>	<b>1.485.523,00</b>	<b>679.128,84</b>	<b>46%</b>
	Grant klubovima vijećnika parlamentarnih stranaka	137.140,00	115.000,00	101.197,00	88%

1	2 OPIS	3 Izvršenje budžeta za 2019 godinu	4 Plan budžeta za 2020 godinu	5 Izvršenje budžeta za period 01-01- 30.09.2020. godine	6 Index izvršenje 01.01- 30.09.20/plan 2020g
	Grantovi udruženjima i DO po javnom pozivu	88.495,00	0,00		
	Grant Narodnoj kuhinji Stari Grad	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75%
	Grantovi boračkim organizacijama za redovnu djelatnost	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60%
	Grant neprofit.organ.po odluci Načelnika	46.773,00	55.000,00	41.965,57	76%
	Grant neprofitnim organizacijama za manifestacije povodom obilježavanja Dana općine	47.835,00	0,00		
	Sufinansiranje projekat Pružanja medicinske pomoći povratnicima	2.500,00	0,00		
	Sufinansiranje sportskih projekata po zahtjevima	35.550,00	23.600,00	17.600,00	75%
	Grant za organizaciju tradicionalnih turnira za Dan Općine, Bajrama i Božića po odluci Parlamentarnih komisija	15.000,00	12.000,00	4.900,00	41%
	Grant 115. brdskoj brigadi		6.000,00		0%
	Grant DVD Vratnik za redovnu djelatnost	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100%
	Grant Crvenom križu Stari grad i kućno liječenje	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75%
	Tekući grantovi vjerskim zajednicama	12.000,00	11.000,00	11.000,00	100%
	Grant UG Penzionera Stari Grad	40.000,00	45.000,00	33.750,00	75%
	Grant MDD Merhamet	15.000,00	5.000,00	5.000,00	100%
	Grant UG SportTur za manifestaciju IV Međunarodni skokovi u vodu Bentbaša	10.000,00	3.500,00	3.500,00	100%
	Grant za prevenciju ovisnosti i resocijalizaciju bivših ovisnika	10.000,00	0,00		
	Grant za organ.ljetovanja šehidskih porodica	10.000,00	0,00		
	Grant za zimovanje učenika	15.000,00	0,00		
	Grant školama za nastavne i vannastavne aktivnosti	8.412,11	5.000,00	3.158,88	63%
	Liga Osnovnih škola ( nogomet, odbojka, šah...)	16.822,17	13.750,00	6.750,00	49%
	liga osnovnih škola u robotici	5.811,29	3.300,00	42,60	1%
	Transfer školam za užine učenika slabog imovinskog stanja	25.940,00	32.000,00	3.840,00	12%
	Grant za ekskurzije učenika slabog imovinskog stanja	5.803,31	400,00	400,00	100%
	Participacije produženog boravka	3.800,00	0,00		
	Grant za Vijeće maladih OSG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100%
	Internacionalni dječiji festival UG FANI	20.000,00	0,00		
	Inkluzija kroz sport i kulturu ( djeca sa invaliditetom )	5.000,00	2.500,00	2.500,00	100%
	Grant Zavoduza specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedjenica"	7.000,00	5.000,00		0%
	Grant za školu plivanja	15.000,00	0,00		
	Grant Udruženju studenata elektrotehnike i inženjera	6.792,08			
	Grant KUD Bašćaršija	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100%
	Grant KUD Biseri sevdaha		2.000,00	1.500,00	75%
	Grant FK Mošćanica	15.000,00	15.000,00	10.000,00	67%
	Grant Hokejaškom savezu BIH		20.000,00	20.000,00	100%
	UG Kindurijada za projekat Ice Garden	40.000,00			
	Grant Organizaciji EDUS ( program pomoći djeci sa poteškoćama u razvoju)	10.000,00			
	Sufinansiranje projekta Centra za unapređenje i promociju zdravlja "Generacija"	40.000,00	30.000,00	20.000,00	67%
	Grant za realizaciju sporazuma "Briga za osobe treće životne dobi"	25.000,00	20.000,00	10.000,00	50%
	Grant Udruženju Čuvari tradicije ( Starogradska bajka )	10.000,00	0,00		
	Grant za manifestaciju Dani Ajvatovice	3.000,00	3.000,00		0%
	Grant za organizaciju sajmovi starih zanata i rukotvorina	0,00	0,00		
	Grant Obrtničkoj komori ( za edukaciju učenika 9 razreda )	2.000,00	3.000,00		0%
	Grant JU Centar za kulturu	5.000,00	2.500,00	2.500,00	100%
	<b>Transferi neprofitnim organizac.</b>	<b>970.673,96</b>	<b>643.550,00</b>	<b>454.604,05</b>	<b>71%</b>
	Grant za sufinansiranje prevoza učenika	256.551,75	250.000,00	45.805,38	18%
	Grant za finansiranje usluge prihvatilišta za pse		7.000,00		0%
	Grant JU Pozorište mladih ( uspostavljanje male scene za predškolsku i školsku djecu )	3.000,00	0,00		
	Grant KJKP RAD za zimsko održav.puteva	160.393,01	200.000,00	95.659,21	48%

1	2	3	4	5	6
	OPIS	Izvršenje budžeta za 2019 godinu	Plan budžeta za 2020 godinu	Izvršenje budžeta za period 01-01-30.09.2020. godine	Index izvršenje 01.01-30.09.20/plan 2020g
614400	<b>Subvencije Javnim preduzećima</b>	<b>419.944,76</b>	<b>457.000,00</b>	<b>141.464,59</b>	<b>31%</b>
	Sufinansiranje projekata izdavanja naučnih, stručnih i književnih djela	800,00	3.000,00	150,00	5%
	Refundacija troškova JGP - kombi prevoza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100%
	Sufinansiranje projekata zapošljavanja putem regresiranja kamatne stope	21.753,12	45.000,00	9.559,13	21%
	Sufinansiranje Start up biznisa	37.734,82	40.000,00	18.000,00	45%
	Grant za projekat Live stage - festival zabavne muzike	30.000,00			
	Hitne sanacije na zajedničkim stambeno poslovnim objek.	2.744,94	30.000,00	3.467,88	12%
	Stimulisanje poljoprivredne proizvodnje	9.999,94	32.840,00	7.536,72	23%
	Stimulisanje plasteničke proizvodnje sa edukacijom poljoprivrednih proizvođača	30.000,00	78.200,00	64.233,00	82%
	Nabavka sadnog materijal za plasteničku proizvodnju	11.955,00	12.000,00	3.657,99	30%
	Projekti iz oblasti pčelarstva	3.199,98	8.000,00	7.956,43	99%
	Projekti iz oblasti stočarstva sa nabavkom mehanizacije	3.800,00	25.000,00	1.777,76	7%
	Troškovi izdavanja mliječnih kartona	7.000,00	8.000,00		0%
	Nabavka stočne hrani	2.233,32	4.000,00		0%
	Grant Poljoprivrednoj zadruzi Begova zavija"		20.000,00	20.000,00	100%
	projekti iz oblasti voćarstva sa edukacijom	1.828,40	8.000,00	2.111,09	26%
614500	<b>Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima</b>	<b>363.049,52</b>	<b>514.040,00</b>	<b>338.450,00</b>	<b>66%</b>
	Ostali povrti po presudama	31.933,23	25.000,00		0%
	Povrti poreza na dohodak i ostali povrti	9.436,44	15.000,00	7.718,14	51%
614800	<b>Ostali povrti</b>	<b>41.369,67</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7.718,14</b>	<b>19%</b>
616200	<b>Kamate na kredite odobrene od stranih finansijskih institucija</b>	<b>21.363,50</b>	<b>190.600,00</b>	<b>68.685,96</b>	<b>36%</b>
	<b>Kapitalni transferi i izdaci</b>	<b>5.530.436,72</b>	<b>10.652.291,00</b>	<b>2.088.529,67</b>	<b>20%</b>
	Grant Opštini Istočni Stari Grad za priključak vode Brusulje - MZ Mošćanica	9.999,59			
	Grantovi za rekonstrukciju javnih skloništa CZ - rezerva		90.000,00		0%
	Grant za rekonstrukciju skloništa - prenesena sredstva		1.018.993,00	4.966,65	0%
615100	<b>Kapitalni transferi drugim niv.vl.</b>	<b>9.999,59</b>	<b>1.108.993,00</b>	<b>4.966,65</b>	<b>0%</b>
	Sanacija stambenih objekata	119.478,94	300.000,00	145.791,62	49%
615200	<b>kapitalni transferi pojedincima</b>	<b>119.478,94</b>	<b>300.000,00</b>	<b>145.791,62</b>	<b>49%</b>
	Hortikulturno uređenje Starog Grada	8.121,92	7.000,00	6.937,33	99%
	Kapitalni grantovi školama ( opremanje biblioteka, fis. Sala i kabineta )	5.664,00	0,00		
	Grant Fondu za šehidska mezarja	40.000,00	40.000,00	15.000,00	38%
	Grant Udruženju Srce za djecu koja boluju od raka ( roditeljska kuća )	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50%
	Grant IZ za sanciju spomeniak poginulim imamima	30.000,00			
	Grantovi za obnovu vjerskih i KIS spomenika	28.999,81	35.000,00	31.601,61	90%
	Grant Gazi Husref begovoj medresi ( za projekat popločavanja dvorišta )		75.200,00		0%
	Grant IZ za džemat Sedrenik ( utopljavanje džamije )		20.000,00	20.000,00	100%
	Grant Memorijalnom centru Potočari		50.000,00	25.000,00	50%
	Kapitalni grant za sanaciju Vrtića Bulbuli		820.000,00		0%
	Grant Muzičkoj akademiji za utopljavanj zgrade	135.057,10	4.500,00	4.349,03	97%
	Grant Općoj bolnici Abdulah Nakas ( opremanje pedijatrijskog odjeljenja )	30.000,00			
	Sufinansiranje odobrenih projekata na pozive međunarodnih i drugih organizacija	163.597,27	170.000,00	105.793,03	62%
	Grant Domu zdravlja Stari Grad ( za nabavku opreme )	4.986,83	5.000,00	4.977,01	100%
615300	<b>Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama</b>	<b>456.426,93</b>	<b>1.236.700,00</b>	<b>218.658,01</b>	<b>18%</b>

1	2	3	4	5	6
	OPIS	Izvršenje budžeta za 2019 godinu	Plan budžeta za 2020 godinu	Izvršenje budžeta za period 01-01-30.09.2020. godine	Index izvršenje 01.01-30.09.20/plan 2020g
	Nabavka opreme za uspostavu jedinstv.informac.sistema Općine i MZ	33.522,14	45.000,00	32.187,87	72%
	Nabavka kompjuterskih softvera - programa i licenci	33.651,54	60.000,00	24.241,11	40%
	Nabavka kompjuterskog softvera - DMS		75.000,00		0%
	Nabavka namještaja	12.180,67	25.000,00	7.623,24	30%
	Opremanje struktura CZ	0,00	100.000,00	13.217,24	13%
	Opremanje struktura CZ ( prenesena sredstva )	76.714,76	425.385,00		0%
	Nabavka ostale opreme i instalacija	9.422,44	15.000,00	7.553,14	50%
	Zamjena video nadzora i sistema vatrodajave u zgradi Općine		146.600,00	146.506,23	100%
	Nabavka opreme za nadogradnju video nadzora na Bašćaršiji ( po programu CZ iz 2019 godine uključen iznos od 78.703,00 KM iz sredstava CZ )		127.350,00	127.322,91	100%
	Rekonstr.i invest.održ.zgrade	16.474,20			
	Ugradnja mehanizma za regulisanje saobraćaja u pješačkim zonama )		10.000,00	9.336,60	93%
	Ugradnja potopnih stubičaispod Kovača	42.354,00			
	Nabavka i postavljanje dva solarna drveta	32.760,00	0,00		
	Nabavka-otkup zemljišta	0,00	20.000,00		0%
	Nabavka motornog vozila	79.100,00	0,00		
	Rekonstrukcija prostora Galerija - Berber iz sredstava otkupa pp i granta Grada Sarajevo	6.985,72			
	Izgradnja poslovnih prostora ( iz prenesenih sredstava otkupa PP )	0,00	2.866.733,00		0%
821000	<b>Kapitalni izdaci</b>	<b>343.165,47</b>	<b>3.916.068,00</b>	<b>367.988,34</b>	<b>9%</b>
	Tekuća rezerva Načelnika	40.323,20	100.000,00	26.849,00	27%
	<b>TEKUĆA REZERVA</b>	<b>40.323,20</b>	<b>100.000,00</b>	<b>26.849,00</b>	<b>27%</b>
	<b>Asfaltiranje ulica iz sredstava Kantona Sarajevo:</b> Hafiza Ibrahima Trebinjca; Bistrik potok; Golobrdica; Sumbul česma; Goloderica; Berkuša velika; Zmajevac; Ispod budakovića,Bistrik potok,krak ul.N.Burazerovića	<b>688.994,91</b>			
	<b>Asfaltiranje</b> ul. Namika Burazerovića, krak ulice Bajramuša od br. 7-19, krak ulice Kačanik veliki od br. 47-59, Ploča, Sunulah efendije - lijevi krak, Paje sokak, Krak ulice Mihrivode od br. 70, Brusulje - krak ulice, Krak ulice Škaljin sokak kod broja 68, dio ulice Barice, Bostarići čikma, Zmajevac, Aganović sokak i Hadžijska ravan- dio ulice, Iza gaja čikma - dio ulice, Ispod Budakovića, Hladivode sokak - krak ulice kod broja 80; Prvi bataljon Sedrenik- slijepi krak kod broja 18 i proširenje osnovnog pravca, Ablakovina od broja 33 do broja 44, Osmana Nakaša, trotoar M.M.Bašeskije desna strana, Hladivode sokak od br.70 i Alije Nametka	<b>389.367,09</b>			
	<b>Asfaltiranje ulica ( iz sredstava Općine ):</b> Megara čikma, Turbe, Jarčedoli ( dio ulice ), Begovac i Boguševac ( dio ulice ), Faletići ( dio ulice ), Sedrenik čikma, Sedrenik mali, Ablakovina čikma ( dio ulice ), Gornjer čebedžije ( dio ulice ), Ablagijin sokak ( dio ulice ), Hadžijska ravan - krak ulice kod broja 119, Višegradska kapija - dionica od br: 45 do br: 51, Obhodža lipe - makadamski pristupni put, Skendera Kulenovića kod br. 31 , krak ulice Nova Baruthana od 35-43; krak ulice Hladivode od br. 20-30; sanacija tri prilazna puta ulici Bostarići broj 65,73 i 93; Bostarići čikma br 25; asfaltiranje u ulicama Bistrik od 65-69 i 10. brska brigada od br. 1-9; Bistrik gornja čikma, Sunulah efendije - lijevi krak: Save Skarića kod br. 2 i broja 4; Mraovac		<b>300.000,00</b>	<b>244.691,31</b>	<b>82%</b>
	<b>Asfaltiranje ulica ( iz sredstava Kantona i Direkcije za ceste ):</b> Hrvatin, Petrakijina, Halilbašića, Miščina, Očaktanum, Hasana Kaimije, Vareška, Bakije sokak ( dio ulice ), Rogina ( dio ulice ), Balibegovica, Berkuša mala, Bijela česma; Ispod budakovića; Berkuša velika, Golobrdica; Bajramuša		<b>1.120.000,00</b>	<b>161.224,32</b>	<b>14%</b>
	Popločavanje ulice Ferhadija i Štrosmajerova( 200.000,00 KM Kanton i 125.000,00 KM sredstva općine)	<b>287.671,55</b>			
	Asfaliranje ulica iz prenesenih sredstava otkupa pp	<b>275.156,00</b>			

1	2	3	4	5	6
	OPIS	Izvršenje budžeta za 2019 godinu	Plan budžeta za 2020 godinu	Izvršenje budžeta za period 01-01-30.09.2020. godine	Index izvršenje 01.01-30.09.20/plan 2020g
	<b>Krpljenje ulica</b> po prioritetima po okončanju zimske sezone	<b>72.954,97</b>	<b>100.000,00</b>	<b>29.705,61</b>	<b>30%</b>
	<b>Potporni zidovi:</b> Tale Ličanin do broja 12, Berkuša velika kod broja 5, Sarajevskih gazija bro 11, Braće Eskenazi bb, Begovac 1, Bofuševac kod broja 42, Moščanica bb - proširenje saobraćajnice, Karpuzova 39-M.Č.Čatića, Hambina carina kod broja 7, Bistrik brijeg br:11, Hošin brijeg br: 64, Trčivode donje br: 46, Halilbašića, Muje Hrnjice, M.Č.Čatića 14, Medše Čohodara br.4 i kod broja 4, Boguševac kod broja 17, Paje sokak br. 36, Grličića brdo br. 37, Logavina br. 15 i Logavina parking, Okrugla br. 7, Bistrik basamac i bb, Turbe bb, Berkuša mala br. 45 im Krka br. 60	<b>112.479,04</b>			
	<b>Potporni zidovi:</b> Josipa Štadlera br. 15; Kamenica potok 18-Kamenica 64; Iza bašče 4-6, Paje do broja 52; Ramića banja broj 19; Mihrivode broj 53, Hambina Carina broj 26; Hadži Mustafe Bostarića broj 1; Krka kod broja 38A; Boguševac 6A; Berkuša mala kod broja 24; Carina od broja 33 do 51; Čebedžije kod broja 31; Jarčedoli; Donje Biosko		<b>180.000,00</b>	<b>81.155,29</b>	<b>45%</b>
	<b>Potporni zidovi iz sredstava CZ:</b>		<b>116.500,00</b>	<b>38.439,32</b>	<b>33%</b>
	<b>Rukohvati:</b> ul. Bistrik ( farbanje ), Kreštalica br.1, Jagodića kod br. 11, Baruthana od br. 28-38, Obhodža lipe kod br. 3, Jarčedoli kod br. 20, Berkuša velika br. 7, Begovac do br. 36, Za beglukom kod br. 73, Škaljin sokak kod br. 76	<b>28.901,58</b>			
	<b>Rukohvati:</b>		<b>30.600,00</b>	<b>23.749,23</b>	<b>78%</b>
	<b>Odbojn ograde:</b> Kamenica potok ( od br 1 do 7 ), Nadlipe 6, Obhodža od br 8-10;, Jarčedoli preko puta trafostanice, Jarčedoli kod br. 3, Mahmutovac kod br. 136, Hadžiabdinica preko puta br.1, Zmajevac do br. 2	<b>39.821,02</b>			
	<b>Odbojn ograde:</b>		<b>26.960,00</b>	<b>26.491,37</b>	<b>98%</b>
	Kanalizacija Kurtin sokak II faza	<b>210.681,01</b>			
	<b>Kanalizacije i vodovodi:</b> Velika berkuša -Abadžin put II i III faza ( Hadži Mustafe Bostarića novi naziv ulice ). Finansiranje 500.00,00 KM Kanton, 50.000,00 KM Fond za zaštitu okoliša i 94.000,00 KM Općina.	<b>364.238,04</b>			
	Kanalizacije i vodovodi:ul.Nadmlini, Grlica, Kamenica 96,Kasima ef.Dobrače (prenos iz 2018)	<b>32.780,07</b>			
	<b>Kanalizacije i vodovodi:</b> vodovod i kanalizacija Ispod Budakovića;,Abadžin put I faza, Alije Nametka - kanalizacija, Sedrenik bb- priljučak kanalizacija, Tale ličanina kod broja 12, Hambina carina bb i Veliki Kačanik br: 8	<b>610.995,78</b>			
	<b>Kanalizacije i vodovodi ( iz sredstava Općine ):</b> Timurova od broja 7 do broja 15; Ablakovina čikma - kanalizacija, Arapova ( dio ulice ) izgradnja separate kanalizacije, Hladivode od br.6 do br. 20, Kamenica, Velika berkuša - Abadžin put		<b>200.000,00</b>	<b>100.449,28</b>	<b>50%</b>
	<b>Kanalizacije i vodovodi ( iz sredstava Kanotna i vodne naknade ):</b> Kamenica - Sulejmana Zolja - kanalizacija i vodovod, Begovac, Paje i Paje sokak,		<b>1.000.000,00</b>	<b>329.898,75</b>	<b>33%</b>
	Rekonstrukciju kanalizacione i vodovodne mreže u dijelu ulica Alifakovac veliki i ulicama Alifakovac, Maguda i Megara Čikma ( sredstva dobjijena od Vlade FBiH )		<b>100.000,00</b>		<b>0%</b>
	Klizišta sredstava Općine	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>0%</b>
	<b>Popločavanje i kaldrme:</b> Nadmlini, Brdo džamija, Iza gaja čikma, Kovači, ulaz u Trčivode iz ulice Hošin brijeg, Muje Hrnjice od broja 4 do broja 8, Jekovac ( trotoar ), Čebedžije između brojeva 2, 2a, 4 i 6 i Terzibašina	<b>272.810,35</b>			
	Popločavanje i kaldrme: Hrgića; Za beglukom; Porčina III faza, Mehmedagina kod broja 36, Timurhanova od broja 7 do broja 15,Ferhadija 36;Plato Kovači; Štrosmajerova		<b>270.000,00</b>	<b>208.824,85</b>	<b>77%</b>
	Sanacija oštećenih ploča na šetnicama ( Ferhadiji, Jelića i Muvekita, V.mudželeći, Kundurdžiluk i dr. )	<b>28.321,04</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.279,80</b>	<b>55%</b>
	<b>Izgradnja niša za smeće:</b> Sedrenik, Zmajevac, raskrsnica Hošin brijeg - zaobilaznica, M.Č.Čatića, Bistrička stanica, Avdage Šahinagića	<b>20.749,82</b>			



1	2	3	4	5	6
	OPIS	Izvršenje budžeta za 2019 godinu	Plan budžeta za 2020 godinu	Izvršenje budžeta za period 01-01-30.09.2020. godine	Index izvršenje 01.01-30.09.20/plan 2020g
	<b>Izgradnja niša za smeće:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>11.875,50</b>	<b>40%</b>
	Uređenje javnih površina ( nabavka mobilijara - kante za smeće, klupe i sl. )	<b>10.213,02</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.504,67</b>	<b>77%</b>
	Nabavka i ugradnja slivnika, rešetki, poklopaca	<b>14.923,82</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.763,01</b>	<b>53%</b>
	<b>Horizontalna i vertikalna signalizacija:</b> Safet bega Bašagića, Kasima efendije Dobrače, Ploča, Kovači, Franjevačka, Konak, Višegradska kapija, Logavina i druge ulice po prioritetima; <b>postavljanje drugih objekata za smanjenje brzine kretanja vozila u blizinama odgojno-obrazovnih institucija u ul. Logavina, Konak, Vrbanjuša i Sedrenik</b>	<b>29.139,63</b>			
	<b>Horizontalna i vertikalna signalizacija:</b> Ul. Bistrik u blizini škole; Vrbanjuša kod džamije Sarač Ali i dr. po prioritetima		<b>30.000,00</b>	<b>11.784,83</b>	<b>39%</b>
	Sanacija javne rasvjete	<b>58.376,56</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.074,57</b>	<b>44%</b>
	Javna rasvjet ana potezu Dariva - Kozija čuprija		<b>125.000,00</b>		<b>0%</b>
	Projekat video nadzora na Bentbaši	<b>16.970,85</b>			
	<b>Numerisanje ulica:</b> MZ Babića Bašta - 4 ulice; MZ Medrese - 13 uličica, MZ Vratnik - 2 ulice, MZ Bistrik - 1 ulica, MZ Toka-Džeka - 3 ulice	<b>11.828,82</b>			
	<b>Numerisanje ulica:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>6.542,11</b>	<b>55%</b>
	Izgradnja igrališta za djecu -Vrtić Bajka i Zmajevac	<b>33.349,69</b>			
	Uređenje Aleje ambasadora ( zidovi, ploče )	<b>54.405,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>0%</b>
	Uređenje šetnice hafiza Halida ef. Hadžimulića	<b>90.667,21</b>			
	Adaptacija spomenika kulture Saburina br:6	<b>9.498,06</b>			
	Rekonstrukcija vodovodnih i kanalizacionih cijevi ul.Kovači	<b>39.248,94</b>			
	Popločavanje ulice Kovači	<b>610.163,99</b>			
	Grant za rekonstrukciju predškolskih i školskih objekata:	<b>16.698,64</b>			
	Provođenje preventivnih mjera u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju ( iz prenesenih sredstava )	<b>134.535,72</b>			
	Hitne mjere izgradnje zaštitinih objekata koji se ne mogu planirati		<b>85.000,00</b>		<b>0%</b>
	Preventivne mjere zaštite od poplava		<b>101.870,00</b>		<b>0%</b>
	Provođenje preventivnih mjera u skladu sa zakonom o zaštiti i spašavanju	<b>35.423,57</b>	<b>112.600,00</b>	<b>27.671,23</b>	<b>25%</b>
	<b>Izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukture od općeg interesa</b>	<b>4.601.365,79</b>	<b>4.090.530,00</b>	<b>1.351.125,05</b>	<b>33%</b>